

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАЛЧЫГААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭБИТТЭР ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

Ханьат
1931 сүл алтынньы
15 нүнүттэн тахсар

№ 65 (4332) † 1973 сүл. Ыам ыйын 31 күнэ † Сыйната 2 харчы
ЧЭППИЭР

ЧУЛУУТТАН ЧУЛУУЛАР— ДЕПУТАККА КАНДИДАТТАР

Олохтоох Советтарга быыбардар күнүрө улам чугаана ийэр. Бу сүткэн политической султалаах хампааньыа ССКП XXIV съезин уонна партия Кини Комитетын кэлиит буолуоталаабыт Пленумнарын уураахтарын олоххо киллэриигэ, төхсүс пятилетка үһүс, быһаарылаах сылыгар туруоруллубут бөдөн сорууттары ситиһилээхтик толорууга норуот бүтүгүнүн политической уонна үлэсэ активнойа хайаангытаагар да үрдээбит быһытыгар-мактыгыгар ытыллыа турар.

Бу күнүрө—быыбар хампааньыатын биир саамай эһиэгтээх кэмнэра. Үлэбиттэр олохтоох былаас органныгар депутатка кандидаттарынан бэйэлэрин чулууттан чулуу дьоннорун туруордулар уонна депутатка туруоруллубут бары кандидаттар туһааннаах уокуруктарынан регистрациланылар. Оройуон Советыгар депутатка кандидаттарынан 50 киһи уонна сельскэйдээди Советтарга 330 киһи—оройуон бастык дьонноро биир санаанан туруорулунулар. Кинилэр ортолоругар норуот хаһайыстыбатын араас саямаларыгар үрдүк айымныылаахтык үлэлиг-хамсыы сылдьар—тыа хаһайыстыбатын специалистара, производство тутаах үлэбиттэрэ, ыанньыксыттар, бороол көрөөччүлэр, тутуу, эргизин, доруобуйа харыстабылын, норуот үрээриинтигэ, культура тэрилтэлэрин үлэбиттэрэ бааллар.

Оройуон Советыгар депутатка кандидаттарынан Социалистической Үлэ Геройа Р. И. Константинов, Саха АССР норуотун хаһайыстыбатын үтүөлээх үлэбиттэ, тыа хаһайыстыбатын туйгуна, оройуон биир бастык ыанньыксыта А. Т. Кузьмина, «Вочуот Знага» орденнаах агроном С. В. Кочеткова, «Вочуот Знага» орденнаах болуотунууык Е. Н. Лыткин, биир бастык тракторист Н. Г. Слепцов, коммунистической үлэ ударнига, бороол көрөөччү А. И. Собакина, врач М. П. Посельская уонна да атыттар турдулар. Кинилэр бука бары, биир тылынан эттэххэ, бэйэлэрин чөлүнэй үлэлэригэн, сэмэй майгыларынан-ситиһилэринэн, общественной олоххо активнай кыттыларынан көһиллэннэ дириг ытыктабылын ылбыт оройуон чулуу дьонноро буолаллар.

Олохтоох Советтар быһылыгы быыбардарыгар депутатка кандидаттарынан бэйэлэригэ практической үлэлэринэн үрдүк көрдөрүүлэри ситиспит уонна үүнэр-сайдар дьобурдаахтарын көрдөрбүт үгүс эдэр ыччаттар туруоруллубуттара үрдүк кэрэхсэбиллээх. Ол курдук, оройуон Советыгар депутатка кандидаттарынан 30-гар дьэри саастаах 20 ысчач туруорулуунна. Ол иһигэр ЫВСЛКС чилиэнэ 15 киһи.

Быыбардаах буолаллара 18 хонук хаалла. Бу кэмтэ ытыгылар агитационнай-маассабай үлэ сүрүн ис хоһоонунан депутатка кандидаттар иһин агитация буолар. Оройуон Советыгар депутатка кандидаттар 46 бырыһыаннара дьэхталлар, 60 бырыһыаннара рабочайдар уонна колхозтаахтар, 48 бырыһыаннара партията суохтар. Бу күнүрэгэ депутатка кандидаттары кытта көрсүһүүлэр ытыыллаллар. Ону үчүгэй тэрээһиннээхтик, дьыалабайы быһыыга-майгыга ытыгы сорууга турар. Ити көрсүһүүлэр үлэ-хамнас түмүктэрин уонна инники сорууттары кытта ыкса сибээстээхтик ытыллыахтаахтар.

Быыбар күнүн сага производственной ситиһилэринэн көрсүһүү уонна оройуон бары быыбардааччылар коммунистар уонна партията суохтар блоктарын кандидаттарынан иһин куоластарын бириилэрин хааччыйы—бүгүнигү күн сорууга итинник.

РЕСПУБЛИКАҒА ЫҢЫ ТҮМҮГЭ

ЯКУТСКОЙ. ССТА. Быһыл Саха бөдөһхө 60 тыһыынча гектарга түһэрилиннэ. Билигин механизатордар хоргошпуу уонна оҕоруот астарын олодууга үлэллэлэр.

1973 сүл

БЭС ЫЙЫН

17

күнэ

✳

Олохтоох Советтарга быыбардар

Үрдүк ситиһинэн көрсүөхпүт

Ыанньыксыттар бачыымнара

Калинин аатынан колхоз ыанньыксыттары быыбары көрөс бэйэлэрин иннилэригэр үрдүктөнүбүт эбэһистэригэр маныылар. Ол курдук, 1 №-дээх биригээдэ үгүтү госуударствога туттарыы эмт агардаах бааланни,

отток 2 №-дээх биригээдэ үгүтү валовой ыамин уонна үгүтү госуударствога туттарыы сал агардаах бааланнарын бэс ыйын 17 күнүтэр—быыбар күн, төлөрөрөб сөрүктаналлар.

МЫНДАБААЙЫ ТЕПЛИЦАТЫГАР

Ленин аатынан колхоз Мындабайытаагы бөһүөлөгүн таһыгар 1000 кв. метр нэмнээх теплицаны тутта, быһыл олоххо киллэрдэ. Манна омыттаах өбөрүтүгү А. Ф. Ядрихинская салайааччылаах эвено тэриллибита. Эвено помидор расклатан көһөрүүнү ытта. Хаппыста расклатан парниктарга үүнэрлибитэ көһөрүүтүк бытыгыраан эрэр.

Теплица пленка сабылаах. Киннэхэ сөн буолар буор, сүткэн таһылдыбата. Икки теплогенератор туруоруллубута. Чүгэс бээр уу куньууллубут сүрбэтатан теплицата ууу куттарар система монтажтаны.

Одьулууннаары профтехутилитеттан практикара сылдьар алта овошенод кыргыттар уонна эвено чилиэннэрэ өбөрүөт астарын үрдүк үүнүүтүн ылар аһин саксык үлэлэри көһөрүүтүк ытыллар.

БИҢИГИ КОРР.

Коммунистическэй үлэ ударнига Эрилик Эристин аатынан колхоз бастык механизатора Кирилл Николаевич Постерев трактор уруулулар 1958 сылтан өлөрбүтэ, оройуон колхозтарыгар үлэлээн үгүс бурдук сирин өлөрбүтэ. 1958 сыллаахха бөдөһсүбүт Эрилик Эристин аатынан колхозка механиканын аһанан тахсыбыта.

Бастык механикатор үлэсэ үрдүктүк сымаланыар. Хас да 30

Механизаторга үрдүк итэвэл

гул Вочуотунай грамотаан иһаараадалааһыта. Соторутаагыта Кирилл Николаевич Холтодо поһилиагин Советыгар 2 №-дээх дегсадаагы быыбардаах уокурукка депутатка кандидаттынан туруорулуунна.

Н. ФЕДОРОВ.

Мугудайтан сенуннар ХОНУУЛАРГА ҮЛЭ ҮГЭНЭ

Калинин аатынан колхозка хортуооптуй 10 гектарга миналынна. Ону көрүүтэ-хараһыта аһал эвено тэрилиннэ. Колхоз паркомун уурааһанан эвеноводунан көлүмүсөг М. И. Пермяков аһалта. Биригээдэ 10 окуулаа оҕото, биир трактор, воданоз массына саһыарылыына.

Колхозка быһыл 15 километр усталаах сага сүрүү тутулуохтаах. Билигин хас да эвено тэрилиннэ, бүтэй майна бөлөһүөһүннэ сылдьаллар.

ТУТУУ КИЭГНИК БАРАР

МУГУДАЙ. Манна тутуу ласпыт сымлааһар киэгиник барар. Былаан быһымытынан быһыл күһүн икки хөтөн, тыпной, маҕаһын, дегсад дьыаларэ үлэрэ киллэрлиилээхтэер. Ону таһынан 2 №-дээх биригээдэ 250 төбөдө аһанан телитник тутулуохтаах. 200 төбөдө автодойка, 450 төбөдө автопоилва уонна ТВК монтажтаныахтаахтар.

Билигин тутуу биригээдэлэрэ үрдүк оҕорумтуулаахтык үлэлиилэр. Барыта 4 тыһыынча бөрөһинэ көрдүллэн, мезостатигер таһылына.

В. ФЕДОРОВ.

БҮТЭЙ ТУТАЛЛАР

Ленин аатынан колхозка бу күнүрэгэ баһылаа, хөдүкэ бүтэйин тутуутугар хас да бөһөрүөт үлэбиттэр турдулар. Маннаха пенсионер оһоньоттор аһыстылар. Ол курдук, Чурапчыга өлөрүр Тимофей Гаврильевич Тоскин дьытти көргөһүннэн олоҕу быһыл сайын икки километр

усталаах сага бүтэйи тутууга туруунна. Кини бачымыан үлэһиннэрэ, эмгэ пенсионер Николай Фомич Кузьмин баһыста.

Колхозтаахтартан эргэ бүтэйи ситэригэ, дьырахтаһыныга үстүү киһилээх эвенодары П. А. Седалишев, С. Д. Седалишев уонна Б. А. Ефимов салайаллар.

А. ГРИГОРЬЕВ.



Сыл эхсэн ситиһигү бы бастагы күнүгэр бастаан ийэр киһи-аймах бүтүнүү обо кыһыкынан аан дойдутаабы күнүн бэлэһинир. Иһин аан дойду бастаан ийэр общественноһын үүнэр келүөнэ доруобулатын харыстыыр, киһини итинни уонна үерэтинни тутсарар иһин, дьыллэх обо саас иһин охсуһууга түмүүгэ туһуланы ытыллар.

Советтар дойдулара аан көһүнэй үөскүөбүттэн өһөнүр көрүүтүтүүнүн ыһамнытынан бөһөйдүһэллэр Советской норуот айбыт бары нэрэлэрэ иһин эргэ эһанар. Социализм атым да дойдуларыгар итинник.

СНИМОННА: пионердар—Артемна. ССТА фотохрониката.



Полтавада РСДРП II съези буолбута 70 сыла туолуутунан сибээстээн партиа ветеринараа мччаттарыныта харсуһуулар тэриллэр. «Знание» общество лектордара уонна политическай

уорактааһын пропагандастара кэбиллэниэ ортотугар ССКП социализмы уонна коммунизмы тутууну салайыы аьыпатыгар историческай опытын туһунан бэсиздэлэри өгөрөллөр.

Снимокка: Украина КП Полтавагааьы обкомун политическай сырдатыыга дьэстигэр пропагандастар (хантастан ууга эрки) П. М. Царев — грингожиннай фабрика кылаабынай инженерэ, В. В. Добрян — «Электромотор» завод инженерэ, А. Я. Третьяков — музыкальнай инструменнар фабрикаларын директора РСДРП II съезин 70 сыла туолуутугар аналлаах матырыйааллары көрөөллөр.

П. Некаля фотота. ССТА фотехрониката.

БОЛТОГО НЭБИЛИЭГИН КЫРДЬАБАСТАРЫН СОВЕТЫН СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЙ ЭБЭНЭЭТЭЛИСТИБЭТЭ

Биһиги, Болтого нэбилиэгин кырдьабастары, 1973 сылга бэйэбитигэр манньа социалистическай эбэһээтэлистибэни ылынабыт:

1. Кырдьабастар уонна оскуола оболорун нүүстэринэн оһуобай эвэно тэринэн, 30 тыһыынча устуука үчүгэй хаачыстыбалаах киргэтиччэни үнтээн отделеһеба от ыйын 30 күнүн аьыпканна туттарыахпыт.

2. Пенсионердар нүүстэринэн оттоһунта кыттан, 20 ыйыни таһааран 600 центнер үчүгэй хаачыстыбалаах оту балаан ыйын 15 күнүгэр дьэри оттоохпут. Сайын от үлэтигэр туттар 150 илии кыраабылын, 100 атырдыаы өгөрөн бэс ыйын 25 күнүгэр дьэри бүтэриэхпит.

3. Пенсионердар нүүстэринэн саьа торбоут тыһы тыһаастары илан сайын устата көрүөхпүт. Кэлэр кыстыкка фермаларга аьазан 30 индивидуальнай кыраа илеткатын, 50 устуука мнаа кыраа оллоһуу, 100 талаа минньыгы өгөрүөхпүт уонна биэр километр усталаах остолбо бүтэийи тутуохпүт.

Кэлэр кыстыкка 8—10 пенсионердары тэриэтэлэргэ уонна отделеһеба көчөгөрдөрүнөн ытарга сөрүктэнэбыт.

4. Аьа калуэна үтүө үгэстэригэр ыччаты итинигэ, үлэ бастыг кымыларын баһылааьыкка мччаттар ортолоругар наставничестваыи утумнаахтым ытыахпыт.

Аьа дэйдү сэринтигэр бараан өлбүт буойуннарга аьазан өкөһүлүүбүт обелиһы бэс ыйын 10 күнүгэр дьэри ситэриэхпит, плащадкатын куруөлэриһини оболорунан өнөттөрүөхпүт.

5. Пенсияба тахса өаастаах кырдьабастар пенсияба тахсар докумуоннарын этиһэһиэригэр өлөхтөөх нэбилиэки Советын исполкомугар уонна кырдьабастар советтарыгар немөчү өкөрүөхпүт.

Кырдьабастар уопсай муһнаахтарын кэртэлэьа биэрде өгөрүөхпүт. Бу эбэһээтэлистибэни талорор иһин баьы нүүспүтүн ууран үлэлиэргэ сөрүктэнэбыт.

М. П. ДОГДОНОВ,
кырдьабастар советтарын председатели.
Д. В. КРИВОШАПКИН,
Н. И. ДАНИЛОВ,
Е. И. КРИВОШАПКИНА,
Е. Ф. ЕГОРОВ,
кырдьабастар советтарын чилиэһиэрэ.

Эргээн үлэһиттэрин итэвэллэрэ

Райло коллектива Чурапчы сельскай Советыгар 6 №-дээх Аьаастааьы быыбардыыр уокрукка депутатка кандидаттынан өстөлбүөй техникагы Кульбертинова Тамара Ивановнаы билр санаанан туруорда.

Оройуоннааьы өстөлбүөй үлэһиттэрэ 21 №-дээх Кулуунтаары быыбардыыр уокрукка депутатка кандидаттынан орто оскуола бюджетнидата Верховцева Татьяна Бухолова аатын ааттаатылар.

ССКП РАЙКОМУН БЮРОТУГАР

ССКП райкомун бюрота Болтого нэбилиэгин кырдьабастарын Совета 1973 сылга манньа социалистическай эбэһээтэлистибэни бэйэһээтэ

уонна баьы партиамнар, маннайга сүбүөх партинай тэриэстэлэр секретардынат уонна нэбилиэктэр Советарын исполкомнарын председателиэ-

рин бу бачааьы кырдьабастар Советтарыгар туруорул, чоһу эбэһээтэлистибэни манньаьыларын тэриэстэлэригэр соруахтаата.

Оройуон Советын быыбарыгар депутатка кандидаттарынан РЕГИСТРАЦИЯЛАННЫЛАР

Ноговицына Анна Сергеевна — 1954 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, манньаьыкыт, 1 №-дээх Толоонноһу быыбардыыр уокрукка.

Перьянов Михаил Ефимович — 1932 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, ССКП райкомун аьазан секретара, 2 №-дээх Чыаһаратаары быыбардыыр уокрукка.

Попов Гаврил Петрович — 1952 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, колхозтааьы, 3 №-дээх Бахытаары быыбардыыр уокрукка.

Белых Михаил Инноентьевич — 1934 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, райсовет исполкомун председатели солбуйаьытчы, 4 №-дээх Мындааьытаары быыбардыыр уокрукка.

Егорова Аграфена Гаврильевна — 1934 с. төрөөбүт, партията суох, манньаьыкыт, 5 №-дээх Амьатаары быыбардыыр уокрукка.

Константинов Роман Инноентьевич — 1896 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, колхозтааьы, 6 №-дээх Кугдатаары быыбардыыр уокрукка.

Кривошапкин Алексей Михайлович — 1932 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, Субуруускай аатынан совхоз партикомун секретара, 7 №-дээх Болтоһоту быыбардыыр уокрукка.

Слепцов Николай Гаврильевич — 1931 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, тракторист, 8 №-дээх Харбааьытаары быыбардыыр уокрукка.

Павлуция Мария Васильевна — 1945 с. төрөөбүт, партията суох, өсөмөнтөр, 9 №-дээх Кындааьы быыбардыыр уокрукка.

Монарова Ульяна Еремеевна — 1930 с. төрөөбүт, партията суох, манньаьыкыт, 10 №-дээх Аьылаахытаары быыбардыыр уокрукка.

Жебсанн Василий Хрисанфович — 1927 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, Субуруускай аатынан совхоз директора, 11 №-дээх Кы-

лаьыкытэаьы быыбардыыр уокрукка.

Лазарев Михаил Иванович — 1927 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, совхоз рабэчайа, 12 №-дээх Кытааьытаары быыбардыыр уокрукка.

Дьячновский Петр Прокопьевич — 1927 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, Калинин аатынан колхоз председатели, 13 №-дээх Маралааьытаары быыбардыыр уокрукка.

Толстоухов Инноентий Петрович — 1947 с. төрөөбүт, партията суох, тракторист, 14 №-дээх Мугудайдаары быыбардыыр уокрукка.

Амиосова Анастасия Николаевна — 1954 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, манньаьыкыт, 15 №-дээх Тэлийдөөү быыбардыыр уокрукка.

Капитанова Зоя Дмитриевна — 1932 с. төрөөбүт, партията суох, манньаьыкыт, 16 №-дээх Бабаьаьы быыбардыыр уокрукка.

Коркин Егор Прокопьевич — 1920 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, Ленин аатынан колхоз председатели, 17 №-дээх Дьабылаьытаары быыбардыыр уокрукка.

Окочешникова Марфа Семеновна — 1926 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, үп оройуоннааьы салаатын сьэбиэдиссэьа, 18 №-дээх Оьдуууннааьы быыбардыыр уокрукка.

Кочеткова Сима Васильевна — 1936 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, агроном, 19 №-дээх Куула Куэлаьы быыбардыыр уокрукка.

Листинов Илья Павлович — 1930 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, ССКП райкомун аьазан секретара, 20 №-дээх Мырылаьытаары быыбардыыр уокрукка.

Собанина Августина Иустиновна — 1938 с. төрөөбүт, партията суох, борос көрөчтү, 21 №-дээх Таьаьаьытаары быыбардыыр уокрукка.

Лазарев Михаил Иванович — 1927 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, совхоз рабэчайа, 12 №-дээх Кытааьытаары быыбардыыр уокрукка.

Ермолаева Клара Васильевна — 1945 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, ветрач, 23 №-дээх Туьйэьэри быыбардыыр уокрукка.

Шадрин Алексей Алексеевич — 1929 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, «Сельхозтехника» өделеһебаьы управлаьыаьы, 24 №-дээх Уьуу Куэлаьэри быыбардыыр уокрукка.

Манарова Татьяна Егоровна II — 1955 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, манньаьыкыт, 25 №-дээх Улахан Куэлаьэри быыбардыыр уокрукка.

Кузьмина Агафья Тарасовна — 1936 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, манньаьыкыт, 26 №-дээх Хадардаары быыбардыыр уокрукка.

Филиппов Роман Аднасьевич — 1927 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, Эрилик Эриетини аатынан колхоз председатели, 27 №-дээх Уорьатаары быыбардыыр уокрукка.

Парфенова Мария Михайловна — 1950 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, манньаьыкыт, 28 №-дээх Хатылытаары быыбардыыр уокрукка.

Кривошапкина Парасисья Федотовна — 1933 с. төрөөбүт, партията суох, манньаьыкыт, 29 №-дээх Харбаьытаары быыбардыыр уокрукка.

Кенуров Николай Антонович — 1931 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, райпо председатели, 30 №-дээх Лахаьдытаары быыбардыыр уокрукка.

Нагородова Елена Инноентьевна — 1932 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, Эрилик Эриетини аатынан колхоз кылааьынай эьотехника, 31 №-дээх Хаьаьытаары быыбардыыр уокрукка.

Иванова Мария Егоровна — 1954 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, манньаьыкыт, 32 №-дээх

Туора Куэлаьэри быыбардыыр уокрукка.

Сергеев Семен Иванович — 1936 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, тыа хаьаайыстыбаьытан управлеһеьынын начальнига, 33 №-дээх Ураьаьаьытаары быыбардыыр уокрукка.

Неустроев Инноентий Дмитриевич — 1928 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, Дириг орто оскуолатын директора, 34 №-дээх Диригэьэри быыбардыыр уокрукка.

Бурнашев Роман Романович — 1929 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, райсовет исполкомун председатели, 35 №-дээх Колтоьоту быыбардыыр уокрукка.

Григорьева Мария Степановна — 1949 с. төрөөбүт, партията суох, шофер, 36 №-дээх Чылаьытаары быыбардыыр уокрукка.

Еремеева Татьяна Николаевна — 1946 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, продавец, 37 №-дээх Маддэьхэьытаары быыбардыыр уокрукка.

Аржанов Харитан Харитонович — 1932 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, Иь дьаьала миньэьэьототун оройуоннааьы отделин бьэчэьынига, 38 №-дээх Чылаьытаары быыбардыыр уокрукка.

Сергеева Александра Ивановна — 1948 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, манньаьыкыт, 39 №-дээх Эьэьэри быыбардыыр уокрукка.

Белаш Анатолий Марнович — 1948 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, ДАЭС старшай мезанига, 40 №-дээх Чураьытаары быыбардыыр уокрукка.

Романов Василий Иванович — 1929 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, Чурапчы сельсоветин исполкомун председатели, 41 №-дээх Чураьытаары быыбардыыр уокрукка.

Тарабукина Ульяна Андреевна — 1949 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, шьэьыниээн 42 №-дээх Мадьэьэьытаары быыбардыыр уокрукка.

Шидигин Алексей Спиридонович — 1945 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, Мугудай орто оскуолатын директора, 43 №-дээх Дьэьэьэьытаары быыбардыыр уокрукка.

Кандиной Идан Иванович — 1937 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, оройуоннааьы пареднай театре режиссэьэ, 44 №-дээх Оьтаьэьэьытаары быыбардыыр уокрукка.

Посельская Мария Прокопьевна — 1947 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, врач, 45 №-дээх Лэьхэьытаары быыбардыыр уокрукка.

Лытин Егор Никитич — 1925 с. төрөөбүт, партията суох, мэх участка болуотуньык-бирэьэьылыьэ, 46 №-дээх Ярославкаьытаары быыбардыыр уокрукка.

Филиппов Арнадий Егорович — 1935 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, уорак оройуоннааьы салаатын сьэбиэдиссэьа, 47 №-дээх Кураьытаары быыбардыыр уокрукка.

Игнатьева Валентина Васильевна — 1946 с. төрөөбүт, ИБСЛКС чилиэна, эь-үүт комбинатын производствэьа сьэбиэдиссэьа, 48 №-дээх Кара Марьытаары быыбардыыр уокрукка.

Захаров Афанасий Данилович — 1923 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, райсовет исполкомун секретара, 49 №-дээх Промьылаьынаьытаары быыбардыыр уокрукка.

Шадрин Алексей Спиридонович — 1929 с. төрөөбүт, ССКП чилиэна, оскуола-ийтернат директора, 50 №-дээх Новгородтаары быыбардыыр уокрукка.

Оройуоннааьы Совет быыбарыгар быыбар оройуоннааьы комиссията.

СИР СИБЭККИНЭН, ОЛОХ ОБОНОН КИЭРКЭЙЭР

КЫРАЧААННАРГА КЫҤАМНЫЫ — КЭСКИЛГЭ КЫҤАМНЫЫ

Коммунистической партия уонна Советской правительство кыракий гражданнары итинигэ-үөрөттигэ, көрүүгэ итинигэ улахан кыҥамныыларын уураллар. Ити биэр көстүүтүнэн кыракий гражданин өссө оскуолага кириэн инниттэн дыаһылаада, дегсадка итинигэ буолар.

Билинн оройуонмутутар оскуолага кириэн иннинээри саастаах оҕолор 24 учреждениялара, ол иһигэр 6 дыаһыла-сад үлэтиллэр. Кинилэртэн алталара саҥа типовой дыаһылаага аһылынылар. Кэлин биэс сылта Урэх Күөрөдэ, Чурапчыга, Чыаппараҥа саҥа типовой дыаһылаага тутуллан үлэс киридилэр. Оҕону итигэр учрежденияларга ылыы 350 миэстөнөн улаатта. Билигин дегсадтарга уонна дыаһылаага 957-тэ оҕо итидилэр, 350-ча үлэтиг үлэтир.

Оҕо тарылталарыгар ордук элбэхтик сырдаларын биэрэн үлэтир, төрөппүттөр ытыктабылларын ылар дьоннорунан сэбиэдиссэйдэр М. С. Федотова (Чурапчы), М. И. Чичигинарова (Холтоҕо), А. С. Попова (Тувэй), итээччилэр В. Н. Гуляева, И. Е. Васильева (Чурапчыттан), М. Г. Божедонова (Хадаар), А. Н. Старостина (Одзулуу), повардар У. П. Лыткина (Чыаппара), М. А. Собакина, Е. Р. Оконешикова (Холтоҕоттон), З. Е. Прокопьева, Е. С. Местникова (Чурапчыттан) буолаллар.

Бу ааспыт икки үөрэх дылыгар дегсадтар сэбиэдиссэйдэригэр уонна итээччилэргэ семинардар ытытылынылар, семинар-практикум повардарга эмиз буолла. Үс итээччи Якутскайга тэриллэн ытытыллыбыт уоннуу күнүсэ семинарга баран үөрөнөн кэлдилэр. Оскуолага кириэн иннинээри саастаах оҕолору итигэр сорох учрежденияларга ааспыт сыллаахха Саха АССР Үөрөһүн министрствотун инспекторскай барэбиэркэтигэ ытытыллыбыта. Олор түмүктэригэр итинигэ-үөрөттигэ өтүнөн сөптөөх ыһык-жардиг, сүбэ-ама оҕоһулуна.

Ол эрээри билигин даҕаны оройуон оскуолага кириэн иннинээри саастаах оҕотун уопсай ахсааныттан аһыаха диэри агарын да дегсадынан, дыаһыланан кыайан хаба иликпит улахан итэһэспит буолар. Кыра саастаах оҕону барытын хабыыга дыаһ-уот тийбэт. Снуоха экин сорох сирдэргэ дегсадтар ытытын участкаларга аһылытылара улахан мэхэйи үөскэтэр. Ол курдук, Болтоҕо нэһилиэгин дегсада Кындалга, оттон Сылаанга дегсадтар үс кырымы участкаларга үлэтиллэр. Ону таһынан сорох типовой дьоннөн хааччылыбыт учрежденияларбыт тутууларын хааччыбалара мөлтөх буолан сыл айыы өрөмүөннөөлөр, өбөтөр билиннэ диэри ситэ-хото толору тутуллан бүтэ иликтэр. Соловьев дегсада сыл айыы өрөмүөнү барар. Оттон Урэх Күөрөдэ билиннэ диэри олбуора, оҕо ооньуур миэстэтэ суох дыаһы үлэтибит.

Иккис улахан итэһэспитинэн дегсадтарга итигэр үлэни билинни саҥа көрдөбүлгэ өһиһэттир гына өссө да кыайан уларыта тута иликпит. 1970 сыллаахха биэс кустовой холбоһук тэриллибитэ да, үлэни кыайан ыһпатылар. Итиллээччилэри сөптөөх аһыны-үөлүнэн хааччыыны биэр ыарырбаттар болпурдоспут. Дегсадтар үлэлэригэр сельсоветтар сөптөөх көмөнү өнөрбөттөр. Оттон учууталлар дегсадтар старшай группаларын итиллээччилэрин оскуолага бөлөмнөһинигэ эмиз күтүүннээх көмөнү өнөрбөттөр.

Кырачааннары итинигэ-барыбыт уопсай дыаһалата. Кинилэри итинигэ кыһаныы—кэлэр кэскилгэ кыһаныы.

Н. ПЛАТОНОВА,

үөрэх оройуоннааҕы салаатын оскуолага кириэн иннинээри саастаах оҕолору итигэр учрежденияларга инспектора.

Оройуон иһинин 3 №-дээх дегсадын старшай группатыгар итиллээччилэр Гая Оконешинова, Лена Яковлева уонна Саша Лобанов (хаҥаста:) «Оскуолага барыан этэ» дигэн хоһону сабалларын бу снимонка көрөбүт.

П. Седалищев фотота.



Польша. Гданьскай иһе иһирдэрэ—Агнешка, Ева, Адам, Петр уонна Роман Рыхтер—икки мастарын туолдулар. Кырачааннар сайдыылары бэрээхэй, өлүс илгэхтөр, ооньуула, саргы-ыдыга көхтөөхтөр. Сил-бары саргы курдук, аһылыттар сүүрүйдэ иһиһирэн, харчыныкылары көрөллөрүн, уруһуйдууларын, кубиктарынан дьаһ тутталарын таһымаллар. Саһаларда көмүт кэһигэр итин иһиллэрттэн сөптөөх баран иһиргирдэхтик үлэтиллэр уонна бэл иһиһир... ыһылылар.

ПНА—ССТА фотолара.

ДЬОЛЛООХ ЧУОПЧААР СААРЫСТЫВАТЫГАР

**«КИМ ҮЧҮГЭЙДИК
ОҢОРОР ЭБИТИИ?»**

Чурапчы сэлэниһэтин дыаһыла-дегсадын старшай группатын итиллээччилэригэр итиник сөрүдэх барылына Дьуһуурунайдар Петров Иһа уонна Феодорова Маша улахан түбүккэ түстүлэр. 30 оҕо үлэтиэхтээх оҕолорун таргымдар уонна бүгүнгү занециа туттулуохтаах тээбириннэри булаттаатылар. Оҕолор бары миэстэлэрин булай оҕуула алталы буолан өлөрбүттэрин кэһи итээччилэр Валентина Николаевна Гуляева: «Бүгүн билинни көрбөккө эрэ саһай таһымар ооньуурдарбытын иластиинынан өнөрбүт. Ким үчүгөйдик өнөрөр эбитий?»—дигэ. Бары үлэтибитинэн бардылар. Ким эрэ мөхсөр, ким эрэ эргичиниһир, аттынааҕы таһарытын көһөйдиһир. Ол аһын Валентина Николаевна буһар, бэрээдэтигэр өлөтүн үлэтиэхтээгин санатар. Дьаһылыкай Степа аттыгар өлөрөр Гуляева Марианна саһан өлөрбөтөдөр бөрт түргүннэ өлөһүбүн көһөрө өһөсө көмөдөстө.

Ким хайа иһиннэ Полков Вана трактор өнөрөн бүтэрэ өһүстэ. Ол гынан баран кимн өлүс кыра таһымар. Света Гостинцева ытарда, нэрэгэ.

самолет өнөрөөтө. Оттон Попов Костя чыһаах, тээлэй, күс өнөрөөбүтүн ыһыыра көрдүлэр. Сотору үлэтир бириэмэлэрэ бүтөн ким хайдах өнөрбүтүн уопсай күүһүнэн ырытын буолла. Богдан Кузьмин танканы туох да дьаһылына өнөрбүтэ ураты зайраһый. Оҕа Данилова таһымар ооньуурун—крокодила аһыы үтүктү өнөрөн эмиз хайдал талын иһиһтэ. Оттон 4 саастаах Петья Доросеев күһү иһа даһаны, тобто даһаны суох өнөрөн тээлэни. Итиник барытын биридди-биридди ырытан сарсын эмиз саһа өнөрүөх буолан, быһаарсан таһырдыа ооньуу тарбаһылар.

Оҕолор бу курдук күн айы байларыгар түөх эмэ туһаалааҕы сатыыра, баларыт көрөртө үөрөнэлэригэр итээччи В. Н. Гуляева элбэх ыратын биэрэр.

ҮҮС ДЕТСАДКА

Чурапчытааҕы үүс дегсад оҕолоро итээччи Парасковья Семеновна Коркина сэлэлтатынан таһырдыа ооньуу сымдыллар. Бары сүүрүчү туран, сарын-сарын-нарыттан тутуһан аргыый халхаллар. Бу—«поезд» буолан ооньуулар. Сотору «поезд» төһөөтө, ханна эрэ ким вагоннарыттан араһымы таһыбыт аатырда. Оу «во-

дитель» Саша Лобанов баран көһөрөн кэлэ. Оҕо эмиз сэлэни айаһынан, дьонмут сотору «Ленинградка тийиһ» төхтөөтүлэр. «Дэ итинтэн ила оҕолор олбуор иһигэр байлаа-ро ооньуу тарбаһылар.

Оттон билинни Парасковья Семеновнаны кытта кэһэстөбит. Кимн оҕолор ооньуулааһыгар олбуор иһа өлүс ылардаһын, ханнаны да аһаһаһа тутуу, тээбирин сүүбүн туһунан этэр.

Биэр сирэ хас да оҕо кэһэстэ өлөрөдөр. Чугаһаан кэһистим Сивцев Коля таһаарыстарыгар Аркадий Гайдар «Мальчик-Кибальчик туһунан кэһэстим» кэһиһир эбит. Кинилэртэн тэйиччи Кирилли Васил, Попова Сулуэ буорга дьаһ өнөрө ооньуулар. Герасимовна Аһыка автомашинанын сөбүлөтүү сатыыр да «этибөккө» эһөйдэбит үһү. Ити курдук оҕолор тус туспа бөлөх-бөлөх хайдах байларө кылгастык да буоллар ооньуу сарытылар. Оконешиков Гая Чурапчы орто оскуолатыгар бөлөмнөһинигэ үс урукка үөрөнө өһөсө кэһит. Киниттэн учуутала кимин туһунан айымпыһытыгар:-- Дария Гейгорьева,--дигэ бөрт чебуотук хардарда уонна дэрбөдөннөрү Фийскаан хайдах бөлөһүһүлэрин туһунан сүрдээх үчүгөйдик быһаарар кимн буолла.

Сотору оҕолор хонууга өлөрөн, Саха биэр национальнай ооньууһун—мас тардыһытын саралатылар. Сулуэ Попов Лобанов Сашанын тардыһан чыраалтаһылар да хайалара да кыайбата. Кинилэр сүүрүүтэ эмиз иккис тэйичэр эбит. Андрей Макаров Игорь Шестьакову тардыһан кыайда. Оттон ар ылан Руслан Иванову кытта тардыста. Иккис «бөдө дьон» түбэһтилэр быһылылаах, мастарын тосту тардан кэһистилэр. Дьаһ өһө үөрүү-көтүү, сөбүү-махтайымы бөдө буолла.

С. ЗВЕРСТОВ.



